

DOO "PARKING SERVIS" TIVAT
Broj, 335-296
Datum, 11.05.2026g.

PARKING SERVIS TIVAT D.O.O.

**FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA GODINU KOJA
SE ZAVRŠILA NA DAN
31. DECEMBRA 2025. GODINE
IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA**

SADRŽAJ

Izvještaj nezavisnog revizora.....	3
Bilans uspjeha od 1. januara do 31. decembra 2025. godine (EUR)	8
Bilans stanja na dan 31. decembra 2025. godine (EUR)	10
Izvještaj o tokovima gotovine od 1. januara do 31. decembra 2025. godine (EUR)	12
Izvještaj o promjenama na kapitalu od 1. januara do 31. decembra 2025. godine	13
Napomene uz finansijske iskaze	14

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Društvu Parking servis Tivat d.o.o.

Mišljenje

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja Parking servis Tivat d.o.o. (u daljem tekstu „Društvo“) koji uključuju bilans stanja sa stanjem na dan 31. decembra 2025. godine i bilans uspjeha, izvještaj o promjenama na kapitalu i izvještaj o tokovima gotovine za godinu završenu na taj dan, pregled značajnih računovodstvenih politika i druge napomene uz finansijske izvještaje.

Prema našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji u svim materijalno značajnim aspektima prikazuju realno i objektivno finansijski položaj Društva sa stanjem na dan 31. decembra 2025. godine, rezultate njegovog poslovanja i novčane tokove za godinu završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Crne Gore, zasnovanim na Zakonu o računovodstvu i računovodstvenim politikama objelodanjenim u Napomenama uz finansijske iskaze.

Osnova za mišljenje

Obavili smo našu reviziju u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima (MRevS-ima). Naše odgovornosti prema tim standardima su detaljnije opisane u našem izvještaju u *odjeljku o revizorovim odgovornostima za reviziju finansijskih izvještaja*. Nezavisni smo od Društva u skladu etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izvještaja u Crnoj Gori i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu s tim zahtjevima (IFAC-ov *Etički kodeks za profesionalne računovođe, 2018, ISRCG/SRRS, kao i: Priručnik međunarodnog etičkog kodeksa za profesionalne računovođe, uključujući Međunarodne standarde nezavisnosti, IASB 2025; Handbook of International Code of Ethics for Professional Accountants, including international independence standards, 2025 Edition, https://ifacweb.blob.core.windows.net/publicfiles/2026-02/2025%20IESBA%20HB_ENG_August%202025_Final.pdf*). Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo dobili adekvatni, dovoljni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje.

Nezavisnost

Nezavisni smo od Društva u skladu s Međunarodnim kodeksom etike za profesionalne računovođe (uključujući Međunarodne standarde nezavisnosti) koji je izdao Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe (Kodeks). Ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu s Kodeksom.

Prema našim najboljim saznanjima i uvjerenju, izjavljujemo da nismo pružili nerezivijske usluge koje su zabranjene Etičkim kodeksom iz 2025, te, nadalje, da nismo pružili ostale dozvoljene nerezivijske usluge Društvu u razdoblju od 1. januara 2025. do 31. decembra 2025. godine.

Ključna revizorska pitanja

Ostale informacije se odnose na informacije sadržane u godišnjem izvještaju menadžmenta, ali ne uključuje finansijske izvještaje i izveštaj revizora o njima. Rukovodstvo Društva je odgovorno za pripremu ostalih informacija u skladu sa propisima Crne Gore.

Upravni odbor je odgovoran za ostale informacije. Ostale informacije obuhvataju informacije uključene u izvještaj o menadžmentu, ali ne uključuju same finansijske izvještaje i izveštaj naših revizora o njima i Izjavu o društveno odgovornom poslovanju za koju se očekuje da će nam biti dostupna nakon tog datuma.



WORLD
COMPLEXITY
SCIENCE
ACADEMY
LATAM



MEMBER OF THE
FORUM OF FIRMS



United Nations
Global Compact



WORLD
COMPLEXITY
SCIENCE
ACADEMY



ICSRG
INTERNATIONAL CENTRE FOR
SUSTAINABILITY REPORTING
AND GOVERNANCE

Naše mišljenje o finansijskim izvještajima ne pokriva ostale informacije i ne izražavamo nikakav oblik zaključka o uslugama uvjeravanja, osim ako to zahtjeva Zakon o privrednim društvima.

Naše mišljenje o finansijskim izvještajima ne obuhvata ostale informacije. U vezi sa revizijom finansijskih izvještaja, naša odgovornost je da pročitamo ostale informacije i time razmotrimo da li su ostale informacije usklađene u svim materijalno značajnim aspektima sa finansijskim izvještajima, sa našim saznanjima stečenim u toku revizije ili se na drugi način čine materijalno pogrešnim. Pored toga, izvršili smo procjenu da li su ostale informacije pripremljene, u svim materijalno značajnim aspektima, u skladu sa Zakonom o računovodstvu Crne Gore, posebno da li su ostale informacije u formalnom smislu u skladu sa zahtjevima i postupcima za pripremu ostalih informacija Zakona o računovodstvu Crne Gore u kontekstu materijalnosti, odnosno da li bi neko nepoštovanje ovih zahtjeva moglo uticati na prosuđivanja donijeti na osnovu ovih ostalih informacija.

U vezi sa našom revizijom finansijskih izvještaja, naša odgovornost je da pročitamo druge informacije i, na taj način, razmotrimo da li su druge informacije materijalno u suprotnosti sa finansijskim izvještajima ili našim saznanjem dobijenim u reviziji ili na drugi način, izgleda da su materijalno pogrešno prikazane. Ako, na osnovu posla koji smo obavili na drugim informacijama koje smo dobili prije datuma izvještaja ovog revizora, zaključimo da postoji materijalno pogrešno prikazivanje ovih drugih informacija, od nas se traži da prijavimo tu činjenicu. Nemamo šta da izveštavamo u tom pogledu.

Kada pročitamo Izjavu o društveno odgovornom poslovanju, ako zaključimo da postoji materijalna pogrešna izjava, od nas se traži da saopštimo zaključak onima koji su zaduženi za upravljanje i potrebne radnje koje treba preduzeti.

Što se tiče izvještaja o upravljanju, naš izveštaj u tom pogledu je predstavljen u *Odjeljku* "Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtjevima".

Na osnovu sprovedenih revizorskih procedura, u mjeri u kojoj smo u mogućnosti da ih ocijenimo, izveštavamo da:

1. ostale informacije koje opisuju činjenice koje su takođe prikazane u finansijskim izvještajima su, u svim materijalno značajnim aspektima, u skladu sa finansijskim izvještajima; i
2. ostale informacije su pripremljene u skladu sa zahtjevima Zakona o računovodstvu Crne Gore.

Odgovornosti menadžmenta i onih koji su zaduženi za upravljanje za finansijske izvještaje

Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i realno i objektivno prikazivanje ovih finansijskih izvještaja i godišnjeg izvještaja menadžmenta u skladu sa Zakonom o računovodstvu Crne Gore, kao i za interne kontrole za koje rukovodstvo smatra da su neophodne za sastavljanje finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajno pogrešno prikazivanje nastalo uslijed pronevjere ili greške.

U sastavljanju finansijskih izvještaja, menadžment je odgovoran za procjenjivanje sposobnosti Društva da nastavi s poslovanjem sa aspekta vremenski neograničenog nastavka poslovanja, objavljivanje, ako je primjenjivo, pitanja povezanih s vremenski neograničenim poslovanjem i korišćenjem računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja, osim ako menadžment ili namjerava likvidirati Društvo ili prekinuti poslovanje ili nema realne alternative nego da to učini.

Oni koji su zaduženi za upravljanje su odgovorni za monitoring procesa finansijskog izveštavanja kojeg je ustanovilo Društvo.

Revizorove odgovornosti za reviziju finansijskih izvještaja

Naši ciljevi su da steknemo razumno uvjeravanje o tome jesu li finansijski izvještaji kao cjelina bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prijevare ili pogreške i izdati revizorov izvještaj koji uključuje naše mišljenje.

Razumno uvjeravanje je viši nivo revizorskog uvjeravanja, ali nije garancija da će revizija obavljena u skladu s MRevS-ima uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati uslijed prijevare ili greške i smatraju se značajni ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili u zbiru, utiču na ekonomske odluke korisnika donete na osnovi tih finansijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu s MRevS-ima, kreiramo profesionalne procjene i održavamo kontinuiran profesionalni skepticizam tokom svih faza procesa revizije i izvještavanja. Takođe smo:

- Identifikovali i procijenili rizike od materijalnog pogrešnog prikazivanja finansijskih izvještaja, bilo zbog prevare ili greške, osmislili i izvršili revizijske procedure koje odgovaraju tim rizicima, i pribavili revizorske dokaze koji su dovoljni i prikladni da obezbede osnovu za naše mišljenje. Rizik od neotkrivanja materijalnog pogrešnog prikazivanja koji je rezultat prijevare je veći nego za onaj koji je rezultat greške, jer prijevare može uključivati dosluh, falsifikovanje, namjerne propuste, lažno predstavljanje ili premošćavanje interne kontrole.
- Stekli razumijevanje interne kontrole relevantne za reviziju kako bi se osmislili postupci revizije koji su prikladni u datim okolnostima, ali ne u svrhu izražavanja mišljenja o efikasnosti interne kontrole Društva.
- Procijenili prikladnost korišćenih računovodstvenih politika i razumnost računovodstvenih procjena i srodnih objelodanjivanja od strane Upravnog odbora.
- Zaključili o prikladnosti upotrebe računovodstvene osnove Upravnog odbora i, na osnovu dobijenih revizorskih dokaza, da li postoji materijalna neizvjesnost u vezi sa događajima ili uslovima koji mogu baciti značajnu sumnju na sposobnost Društva da nastavi sa radom. Ako zaključimo da postoji materijalna neizvjesnost, od nas se traži da skrenemo pažnju u izveštaju naših revizora na povezanu objelodanjivanja u konsolidovanim finansijskim izvještajima ili, ako su takva objelodanjivanja neadekvatna, da izmijenimo svoje mišljenje. Naši zaključci su zasnovani na revizorskim dokazima dobijenim do datuma izvještaja naših revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu dovesti do toga da Društvo prestane da nastavi sa radom.
- Procijenili ukupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izvještaja, uključujući objelodanjivanja, i da li finansijski izvještaji predstavljaju osnovne transakcije i događaje na način koji postiže istinit i fer prikaz.
- Pribavili dovoljno odgovarajućih revizorskih dokaza u vezi sa finansijskim informacijama subjekata ili poslovnih aktivnosti Društva kako bi se izrazilo mišljenje o finansijskim izvještajima. Mi smo odgovorni za pravac, nadzor i obavljanje revizije Društva. Mi ostajemo isključivo odgovorni za naše revizorsko mišljenje.
- Komunicirali sa onima koji su zaduženi za upravljanje u pogledu, između ostalog, planiranog obima i vremena revizije i značajnih nalaza revizije, uključujući, ključna revizorska pitanja i sve značajne nedostatke u internoj kontroli koje smo identifikovali tokom naše revizije.
- Takođe pružamo onima koji su zaduženi za upravljanje sa izjavom da smo u skladu sa relevantnim etičkim zahtjevima u vezi sa nezavisnošću, i da komuniciramo sa njima sve odnose i druga pitanja za

koja se razumno može smatrati da imaju uticaj na našu nezavisnost, i gde je to primjenljivo, akcije preduzete za otklanjanje prijetnji ili primijenjenih zaštitnih mjera.

Iz pitanja koja su saopštena sa onima koji su zaduženi za upravljanje, utvrđujemo ona pitanja koja su bila od najvećeg značaja u reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja tekućeg perioda i stoga su ključna pitanja revizije. Ove stvari opisujemo u izveštaju naših revizora.

Podgorica, 04. maj 2026. godine




Goran Strahinja, ovlašćeni revizor
Principal-Partner, Izvršni direktor
SFAI Montenegro d.o.o., Podgorica

BILANS USPJEHA OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2025. GODINE (EUR)

Pozicija	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
1. Prihodi od prodaje - neto prihod		876.642	828.375
2. Promjena vrijednosti zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje			
3. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe			
4. Ostali prihodi iz poslovanja (205 do 207)		264	125
a) Ostali prihodi iz redovnog poslovanja			
b) Ostali prihodi iz poslovanja		264	125
c) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine			
5. Troškovi poslovanja (209+210+210a)		346.740	216.257
a) Nabavna vrijednost prodane robe i troškovi materijala		57.439	33.315
b) Ostali troškovi poslovanja (rezerviranja i ostali poslovni rashodi)		224.238	160.203
c) Amortizacija		65.063	22.739
6. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (212+213)		512.841	443.565
a) Neto troškovi zarada, naknada zarada i lični rashodi		427.030	344.361
b) Troškovi poreza i doprinosa (214 do 216)		85.811	99.204
1/ Troškovi poreza		26.366	18.433
2/ Troškovi doprinosa za penzije		46.848	70.315
3/ Troškovi doprinosa		12.597	10.456
7. Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine (osim finansijske) (218+219)			
a) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja stalne imovine (osim finansijske)			
b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja obrtne imovine (osim finansijske)			
8. Ostali rashodi iz poslovanja		1.451	11.871
I. Poslovni rezultat (201+202+203+204-208-211-217-220)		15.874	156.807
9. Prihodi po osnovu učešća u kapitalu (223 do 225)			
a) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica			
b) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica			
c) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu nepovezanih pravnih lica			
10. Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova (kamate, kursne razlike i efekti ugovorene zaštite) (227 do 229)		10	22
a) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od matičnog i zavisnih pravnih lica			
b) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od ostalih povezanih pravnih lica			
c) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od nepovezanih pravnih lica		10	22
11. Ostali prihodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (231 do 233)			
a) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica			
b) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od ostalih povezanih pravnih lica			
c) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od nepovezanih pravnih lica			
12. Vrijednosno usklađivanje kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine (235-236)		353	-1.863
a) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine		353	1.143
b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine			3.006

13. Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (238 do 240)	79	52
a) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima		
b) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa drugim povezanim licima		
c) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa nepovezanim licima	79	52
II. Finansijski rezultat (222+226+230+234-237)	284	-1.893
III. Rezultat iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (221+241)	16.158	154.914
IV. Neto rezultat poslovanja koje je obustavljeno		
V. Rezultat prije oporezivanja (242+243)	16.158	154.914
14. Poreski rashod perioda (246+247)	1.349	15.206
1. Tekući porez na dobit	909	13.194
2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	440	2.012
15. Dobitak ili gubitak nakon oporezivanja (244-245)	14.809	139.708
VI. Bruto rezultat drugih stavki rezultata /povezanih sa kapitalom / (250 do 257)		
1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme, nematerijalnih ulaganja i bioloških sredstava		
2. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu preračuna finansijskih izvještaja inostranog poslovanja		
3. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala		
4. Promjene aktuarskih dobitaka i gubitaka po osnovu planova definisanih naknada aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada		
5. Promjene učešća u ostalom sveobuhvatnom rezultatu pridruženog društva		
6. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu instrumenata zaštite neto ulaganja u inostrano poslovanje		
7. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine		
8. Ostale promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka		
VII. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda u vezi sa drugim stavkama rezultata /povezanim sa kapitalom/		
VIII. Neto rezultat drugih stavki rezultata povezanih sa kapitalom/ (249-258)		
IX. Neto sveobuhvatni rezultat (248+259)	14.809	139.708
X. Zarada po akciji		
1. Osnovna zarada po akciji		
2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji		
XI. Neto rezultat koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica		
XII. Neto rezultat koji pripada učešćima koji ne obezbjeđuju kontrolu		

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih izvještaja



BILANS STANJA NA DAN 31. DECEMBRA 2025. GODINE (EUR)

Pozicija	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
A K T I V A			
A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL			
B. STALNA IMOVINA (003+008+016)		401.716	276.598
I. NEMATERIJALNA ULAGANJA (004 do 007)		4.717	1.189
1. Ulaganja u razvoj			
2. Koncesije, patenti, licence i slična prava i ostala nematerijalna ulaganja		4.717	1.189
3. Goodwill			
4. Avansi za nematerijalna ulaganja i nematerijalna ulaganja u pripremi			
II. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (009+010+011+015)		396.999	275.409
1. Zemljište i objekti			
2. Postrojenja i oprema		339.738	227.154
3. Ostala ugrađena oprema, alati i oprema (012+013+014)		57.261	48.255
3.1. Investicione nekretnine			
3.2. Biološka sredstva			
3.3. Ostala nepomenuta materijalna stalna sredstva		57.261	48.255
4. Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva i nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva u pripremi			
III. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (017 do 023)			
1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica			
2. Dugoročni krediti matičnom i zavisnim pravnim licima			
3. Učešća u kapitalu kod pravnih lica (sem zavisnih pravnih lica)			
4. Dugoročni krediti pravnim licima kod kojih postoji učešće u kapitalu (sem zavisnih pravnih lica)			
5. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća			
6. Dugoročna finansijska ulaganja (dati krediti i hartije od vrijednosti)			
7. Ostali dugoročni finansijski plasmani i potraživanja			
C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA			
D. OBRITNA SREDSTVA (026+031+039+043+044)		332.660	481.600
I. ZALIHE (027 do 030)		2.189	49.331
1. Zalihe materijala (materijal za izradu, rezervni delovi, sitan inventar i auto gume)			
2. Nedovršena proizvodnja			
3. Gotovi proizvodi i roba			
4. Dati avansi		2.189	49.331
II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (032 do 035)		39.391	34.993
1. Potraživanja od kupaca		26.759	21.089
2. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica		90	90
3. Potraživanja od ostalih povezanih lica			
4. Ostala potraživanja (036+037+038)		12.542	13.814
4.1. Potraživanja za više plaćen porez na dobit			
4.2. Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost		12.375	13.814
4.3. Ostala nepomenuta potraživanja		167	
III. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (040 do 042)			
1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica namijenjeno trgovanju			
2. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli			
3. Ostali kratkoročni finansijski plasmani			
IV. GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI		291.080	397.276
V. STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO			
E. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA		5.992	6.158
F. UKUPNA AKTIVA (001+002+024+025+045)		740.368	764.356
PASIVA			
A. KAPITAL (102+103+104+105+111+116)		696.825	722.015
I. OSNOVNI KAPITAL		1	1
II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL			
III. EMISIONA PREMIJA			
IV. REZERVE (106+107+108+109-110)			

PARKING SERVIS TIVAT D.O.O.

1. Zakonske rezerve			
2. Statutarne rezerve			
3. Druge rezerve			
4. Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata			
5. Negativne revalorizacione rezerve i nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata			
VI. NERASPOREDJENI DOBITAK ILI GUBITAK (112+113-114-115)	696.824	722.014	
1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	682.015	582.307	
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	14.809	139.707	
3. Gubitak ranijih godina			
4. Gubitak tekuće godine			
VIII. UČEŠĆE KOJE NE OBEZBJEĐUJE KONTROLU			
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (118+122)			
I. DUGOROČNA REZERVISANJA (119 do 121)			
1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih			
2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku			
3. Ostala dugoročna rezervisanja			
II. DUGOROČNE OBAVEZE (123+124)			
1. Dugoročni krediti			
2. Ostale dugoročne obaveze	782	342	
C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE			
D. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE			
E. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (128+129)	41.767	33.495	
I KRATKOROČNA REZERVISANJA			
II KRATKOROČNE OBAVEZE (130 do 137)	41.767	33.495	
1. Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu kreditne institucije			
2. Obaveze po osnovu kredita od kreditnih institucija			
3. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	15.465	5.770	
4. Obaveze prema dobavljačima	7.205	8.780	
5. Obaveze po mjenicama			
6. Obaveze prema matičnom i zavisnim pravnim licima	2.292	4.125	
7. Obaveze prema ostalim povezanim licima			
8. Ostale obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze (138 do 142)	16.805	14.820	
8.1. Ostale obaveze iz poslovanja	69	69	
8.2. Ostale kratkoročne obaveze	15.827	1.557	
8.3. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda			
8.4. Obaveze po osnovu poreza na dobit	909	13.194	
8.5. Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno			
F. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	994	8.504	
G. UKUPNA PASIVA (101+117+125+126+127+143)	740.368	764.356	

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih izvještaja



**IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA
2025. GODINE (EUR)**

Pozicija	Tekuća godina	Prethodna godina
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	1.073.864	991.566
1. Prodaja i primljeni avansi	1.073.653	990.994
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	10	8
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	201	564
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	917.282	856.197
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	273.794	265.534
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	513.866	442.073
3. Plaćene kamate	47	12
4. Porez na dobitak	13.194	25.476
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	116.381	123.102
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	156.582	135.369
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	0	
1. Prodaja akcija i udjela (neto prilivi)		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja		
5. Primljene dividende		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	222.778	292.474
1. Kupovina akcija i udjela (neto odlivi)	222.778	292.474
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava		
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	-222.778	-292.474
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)		
1. Uvećanje osnovnog kapitala		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)		
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	40.000	
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)		
3. Finansijski lizing		
4. Isplaćene dividende	40.000	
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	-40.000	
D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	-106.196	-157.105
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	397.276	554.381
F. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE		
G. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE		
H. GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA (333+334+335-336)	291.080	397.276

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih izvještaja



IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2025. GODINE

Pozicija	Opis	Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	Ostali kapital (m 309)	Neplaćen i upisani kapital (grupa 31)	Emisiona premija (m 320)	Rezerve (m 321, 322)	Revalorizacijske rezerve (grupa 33)	Neraspoređena dobit (grupa 34)	Gubitak (grupa 35)	Otkupljene sopstvene akcije i udjeli (m 237)	Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9-10)
1.	Stanje na dan 01.01.2024. godine	1						582.308			582.309
2.	Efekti retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promjena računovodstvenih politika										
3.	Korigovano početno stanje na dan 01.01.2024. godine (r.br. 1+2)	1						582.308			582.309
4.	Neto promjene u 2024. godini							139.707			139.707
5.	Stanje na dan 31.12.2024. godine (r.br. 3+4)	1						722.015			722.016
6.	Efekti retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promjena računovodstvenih politika										
7.	Korigovano početno stanje na dan 01.01.2025. godine (r.br. 5+6)	1						722.015			722.016
8.	Neto promjene u 2025. godini							(25.191)			(25.191)
9.	Stanje na dan 31.12.2025. godine (r.br. 7+8)	1						696.824			696.825

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza

Odgovornost



1. OSNOVNI PODACI

Puni naziv firme: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PARKING SERVIS" TIVAT

Adresa: Bonići br.1

Mjesto: Tivat

Registrovano kod: CRPS u Podgorici

Broj potvrde o registraciji: 5-0794502/001

Matični broj: 03136094

Šifra i naziv djelatnosti: 52.21 - Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju

Prosječan broj radnika u prethodnoj godini: 30,00

Prosječan broj radnika u tekućoj godini: 33,00

Finansijski iskazi su autorizovani od strane direktora dana 31.12.2025. godine.

Žiro računi Društva:

Prva - 535-101010-77

Prva - 535-101011-74

Prva - 535-18939-07

Prva - 535-19894-52

NLB - 530-29969-25

NLB - 530-29970-22

NLB - 530-29971-19

Vlasnička struktura:

SKUPŠTINA OPŠTINE TIVAT - 100,00%

Osnovni kapital društva iznosi 1,00

Povezana lica:

- AUTOBUSKA STANICA DOO [03136167] - Pravno lice u kojem, kao i kod obveznika, ista fizička ili pravna lica učestvuju neposredno ili posredno u upravljanju, kontroli ili kapitalu.
- Dalibor Kosović [1612988283001] - Pravno ili fizičko lice koje ima stvarnu mogućnost kontrole poslovnih odluka obveznika
- Damir Nikolić [2008980234019] - Pravno ili fizičko lice koje ima stvarnu mogućnost kontrole poslovnih odluka obveznika
- DOO VODOVOD I KANALIZACIJA TIVAT [02295407] - Pravno lice u kojem, kao i kod obveznika, ista fizička ili pravna lica učestvuju neposredno ili posredno u upravljanju, kontroli ili kapitalu.
- Komunalno doo Tivat [02295440] - Pravno lice u kojem, kao i kod obveznika, ista fizička ili pravna lica učestvuju neposredno ili posredno u upravljanju, kontroli ili kapitalu.
- Miljan Erić [0605983170071] - Pravno ili fizičko lice koje ima stvarnu mogućnost kontrole poslovnih odluka obveznika
- SKUPŠTINA OPŠTINE TIVAT [02008599] - Pravno ili fizičko lice koje kod obveznika posjeduje posredno ili neposredno najmanje 25% obveznikovih akcija ili vlasničkih udjela
- Snežana Vukosavović Novosel [2305987215545] - Pravno ili fizičko lice koje ima stvarnu mogućnost kontrole poslovnih odluka obveznika

Poslovne jedinice u CG:

- PC

Poslovne jedinice u inostranstvu:

NEMA

Organi Društva su:

- Osnivač Društva i
- Izvršni direktor.

Osnivač Društva i izvršni direktor čine upravu Društva.

Društvo je organizovano u profitne centre, tako da se odmjeravanje prihoda i rashoda može realno definisati.

Profitni centri iz prethodnog stava utvrđeni su opštim aktom o organizaciji i sistematizaciji.

Kompanija je u skladu sa pravilnikom o popisu stanja imovine i obaveza pripremila popisni elaborat, formirala popisnu komisiju i sačinila izvještaj o popisu. Sve eventualne razlike su evidentirane u poslovnim knjigama u skladu sa zakonskim propisima.

2. PRIMJENJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

Osnove za sastavljanje finansijskih iskaza

Finansijski iskazi Društva su sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu (Sl.list CG, br. 084/25) i drugim računovodstvenim propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori.

Na osnovu pomenutog zakona, pravna lica u Crnoj Gori sastavljaju finansijske iskaze po MRS – Međunarodnim računovodstvenim standardima, odnosno po MSFI-Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, koje je objavio IASB – Odbor za međunarodne računovodstvene standarde i utvrdio i objavio organ državne uprave nadležan za poslove finansija. U Crnoj Gori vršenje ovog posla je povjereno Institutu sertifikovanih računovođa Crne Gore.

Način pripreme

Iznosi u finansijskim iskazima dati su u Eurima, u cijelim iznosima bez decimala. Finansijski iskazi su pripremljeni na bazi istorijske cijene osim u slučajevima kada su sredstva i obaveze iskazani po svojoj fer vrijednosti. Računovodstvene politike su konzistentne sa politikama korišćenim prethodne godine.

Pravilo procjenjivanja

Osnovno pravilo procjenjivanja bilansnih pozicija je primjena načela obračuna nabavnih cijena.

Transakcije u stranoj valuti

Poslovne promjene u stranim valutama preračunavaju se u Eur-ima po kursu na dan promjene. Prihodi i rashodi od realizovanih kursnih razlika prikazuju se u bilansu uspjeha.

Računovodstvene politike sistematizovane su prema bilansnoj šemi:

- Priznavanje i vrednovanje imovine;
- Priznavanje i vrednovanje obaveza;
- Priznavanje i odmjeravanje učešća kapitala u izvorima sredstava i prezentacije promjena na kapitalu;
- Priznavanje prihoda i rashoda;
- Finansijsko obavještanje.

PRIZNAVANJE I VREDNOVANJE IMOVINE

Prilikom vrednovanja materijalne i nematerijalne imovine primjenjen je osnovni postupak.

Pozicije za materijalnu i nematerijalnu imovinu iskazane su po nabavnoj vrijednosti. Nabavna vrijednost je formirana kao fakturna vrijednost uvećana za sve troškove nastale do stavljanja sredstva u upotrebu osim vrijednosti PDV-a.

Amortizacija osnovnih sredstava obračunata je i tretirana kao trošak i tereti bilans uspjeha u skladu sa standardima MRS-16 i u skladu sa zakonskim propisima za obračun amortizacije za poreske svrhe.

Naime, amortizacija osnovnih sredstava obračunata je primjenom proporcionalne metode na osnovu procijenjenog funkcionalnog trajanja, pojedinačno za svako osnovno sredstvo, i prikazana u knjizi osnovnih sredstava.

Procijenjeni korisni vijek trajanja i amortizacione metode su sledeće:

- Nematerijalna imovina vijek trajanja 5-20 godina metod: proporcionalni obračun,
- Građevinski objekti vijek trajanja 20-50 godina metod: proporcionalni obračun,
- Postrojenja i oprema vijek trajanja 5-10 godina metod: proporcionalni obračun.

Amortizacija za poreske svrhe obračunata je na osnovu Pravilnika o razvrstavanju osnovnih sredstava po grupama i metodama za utvrđivanje amortizacije. (Sl. List RCG br.124/24).

Učešća u kapitalu

Ulaganja u zavisna kao i u pridružena pravna lica u pojedinačnim finansijskim izvještajima obuhvataju se metodom nabavne vrijednosti. Zajednička ulaganja se u pojedinačnim izvještajima društva vrednuju metodom nabavne vrijednosti.

Zalihe robe i materijala

Zalihe se u momentu pribavljanja vrednuju primjenom istorijskog troška ili neto prodajne vrijednosti u zavisnosti koja je od dvije vrijednosti niža.

Zalihe robe i materijala se vrednuju prema troškovima nabavke, koji podrazumjeva fakturnu vrijednost i direktne zavisne troškove nabavke, trgovački popusti i rabati i slične stavke umanjuju fakturnu cijenu.

Vrednovanje zaliha prilikom njihovog utroška, odnosno realizacije

Za vrednovanje trošenja zaliha koristi se prosječni metod.

Kratkoročna potraživanja i plasmani

Priznavanje potraživanja zasniva se na zaključenim ugovorima ili pismenim porudžbinama kojima je jasno definisan predmet i uslovi uspostavljanja poslovnih odnosa. Nakon izvršenja osnova potraživanja a shodno utvrđenim uslovima ispostavlja se dužniku faktura sa potrebnim elementima uslova uspostavljenog poslovnog odnosa.

Priznavanje potraživanja vrši se evidentiranjem efekata poslovne promene u računovodstvenoj evidenciji- glavnoj knjizi i to isključivo na osnovu pismenih dokaza iz prethodnog stava.

U postupku procjenjivanja elemenata Bilansa stanja krajem poslovne godine za koju se utvrđuje predmetni finansijski izkaz vrši se pismeno usaglašavanje pojedinačno svih pozicija potraživanja. Samo tako usaglašenje pozicije potraživanja mogu se priznati kao dio imovine Društva.

Potraživanja od kupaca po osnovu prodaje proizvoda i usluga priznaju se u trenutku obavljanja transakcije prodaje. Pri početnom priznavanju potraživanje se vrednuje u iznosu prodajne vrijednosti proizvoda i usluga umanjeno za ugovoreni iznos popusta i rabata, a uvećano za obračunati porez na dodatu vrijednost, ukoliko roba odnosno usluga podliježe oporezivanju.

Ukoliko je prihod od prodaje priznat, po fakturisanju realizaciji, a naknadno se pojavi rizik naplate, potraživanje se indirektno koriguje na teret rashoda poslovanja. Direktno se koriguje na teret rashoda poslovanja samo ako je nemogućnost naplate izvjesna i ako se može dokumentovati.

Gotovina i gotovinski ekvivalent

Gotovina obuhvata novčana sredstva u blagajni, depozite po viđenju i kratkoročne depozite u bankama a što obuhvata uključivanja:

- žiro račun,
- gotovina u blagajni,
- depozite kod banaka sa kratkim otkaznim rokom,
- depozite po viđenju u stranoj valuti kod stranih banaka.

Informacije o bruto gotovinskim prilivima i odlivima dobijaju se iz finansijskih izveštaja.

Novčani tokovi koji nastaju iz poslovnih odnosa u stranoj valuti evidentiraju se u izvještajnoj valuti Društva primjenom deviznog kursa na dan novčanog toka.

PRIZNAVANJE I VREDNOVANJE OBAVEZA

Obaveze Društva nastaju kao posledica prošlih događaja i budućih događaja koji se očekuju, te se za takve očekivane događaje vrši rezervisanje obaveza. Prema tome imamo tekuće i rezervisane obaveze.

Tekuće obaveze se priznaju u visini utvrđenoj kupoprodajnim ugovorima a odnose se na isporučene količine robe odnosno izvršene usluge.

Obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze iz poslovanja se iskazuju po nabavnoj vrednosti koja predstavlja fer vrednost cene robe i primljenih usluga koja će biti plaćena u budućnosti nezavisno od toga da li je ili nije fakturisana društvu.

Obaveze po dugoročnim kreditima se početno priznaju po fer vrednosti priliva, bez nastalih transakcionih troškova. U narednim periodima, obaveze se iskazuju po amortizovanoj vrednosti korišćenjem *metode efektivne kamatne stope*; svaka razlika između fer vrednosti priliva (umanjena za transakcione troškove) i otplaćenog iznosa se priznaje kao trošak kamate tokom perioda kreditiranja.

Obaveze po dugoročnim kreditima se početno priznaju po fer vrednosti priliva, bez nastalih transakcionih troškova.

Buduće odnosno rezervisane obaveze se odmjeravaju metodom procjene vrijednosti i roka transformisanja takve obaveze u tekuću obavezu.

PRIZNAVANE I ODMJERAVANJE UČEŠĆA KAPITALA U IZVORIMA SREDSTAVA PREZENTACIJA PROMJENA NA KAPITALU

Osnivač je za osnivanje i početak rada Društva uplatio početni novčani kapital i ulog od 100%. Osnivač je dužan unijeti osnivački ulog u Društvo najkasnije do dana podnošenja prijave za upis u Centralni registar Privrednog suda. Ako osnivač odluči da je Društvu potreban obrtni kapital preko iznosa početnog kapitala, sredstva će biti obezbijeđena na sledeći način i u sledećem redosledu, osim ako osnivač drugačije ne odluči:

- iz neraspoređene dobiti,
- iz kredita osnivača srazmjerno njegovom osnovnom ulogu,
- putem povećanja i uplate kapitala srazmjerno njegovom osnovnom ulogu.

Odmeravanje kapitala Društva vrši se utvrđivanjem razlike između ukupne vrijednosti imovine (poslovnih sredstava) i obaveza (osnovnih elemenata Bilansa stanja). Prikazivanje ukupne vrijednosti kapitala zavisi od odmjeravanja imovine i obaveza. Promjena kod imovine i obaveza imaju neposrednog uticaja na promjene na kapitalu:

PRIZNAVANJE PRIHODA I RASHODA

Prihodi se priznaju po fer vrijednosti primljene naknade ili potraživanja.

Prihodi se priznaju ako istovremeno porastu sredstva ili se smanje obaveze.

Prihod od prodaje evidentira se nakon isporuke proizvoda ili pružanja usluga kupcima u skladu sa ugovorenim uslovima prodaje. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga se priznaju nakon što rizici pređu na kupca.

Rashodi se priznaju u obračunskom periodu na koji se odnose i istovremeno utiču na smanjenje sredstava ili povećanja obaveza. Priznati rashodi direktno se povezuju sa priznatim prihodima u poslovnom rezultatu obračunskog perioda.

Politikom priznavanja rashoda je propisano da se poštuju sledeći kriterijumi:

- Rashodi imaju za posledicu smanjenje sredstava ili povećanje obaveza,
- Povezanost rashoda i pojedinih stavki prihoda,
- Kad se očekuje ostvarenje prihoda u više narednih obračunskih perioda, priznavanja rashoda se vrši sukcesivno postupkom razumne alokacije na obračunske periode,
- Rashod se priznaje odmah u obračunskom periodu i onda kada je nastala obaveza, a nema uslova da se prizna kao bilansa pozicija imovine.

Porezi dobit

Obaveze za porez na dobit (profit) obuhvata tekući i odloženi porez.

Tekući porez predstavlja obavezu plaćanja po osnovu oporezive dobiti i obračunat je u skladu sa poreskim propisima na dan obračuna.

Odloženi porez utvrđen je kao razlika proizašla iz različitog obračuna amortizacije u računovodstvene i poreske svrhe.

PRIMANJA ZAPOSLENIH

a) Troškovi zarada i troškovi socijalnog osiguranja

Iznosi naknada zaposlenima priznaju se kao trošak zarada u *bilansu uspeha*. Preduzeće snosi troškove zaposlenih koji se odnose na obezbeđenje beneficija kao što su zdravstveno osiguranje, penzijsko osiguranje, osiguranje od nezaposlenosti i slično. Ovi iznosi se iskazuju u *bilansu uspeha* u okviru troškova zarada.

b) Otpremnine

Otpremnine se isplaćuju pri raskidu radnog odnosa pre datuma redovnog penzionisanja, ili kada zaposleni prihvati sporazumni raskid radnog odnosa kao višak radne snage u zamenu za otpremninu. U skladu sa odredbama *Zakona o radu* Preduzeće ima obavezu da isplati naknadu zaposlenima prilikom odlaska u penziju.

c) Naknade rukovodstvu

Naknade koje se isplaćuju izvršnom rukovodstvu društva za njihove usluge izvršene u toku redovnog radnog vremena obuhvataju platu po ugovoru i bonus za izvršenje koji se utvrđuje u skladu sa ostvarenim rezultatima poslovanja.

Događaji nakon datuma Bilansa stanja

Društvo vrši prilagođavanja i objelodanjivanje godišnjeg finansijskog izveštaja događajima koji nastaju u periodu od datuma Bilansa stanja do datuma odobravanja objelodanjenog finansijskog izveštaja i to identifikovanjem događaja koji pružaju dodatne dokaze o stanjima koja su postojala na datum Bilansa stanja i neprilagođene događaje posle Bilansa stanja.

Događaji iz prethodnog člana u prvom redu se odnose na:

1. Pravosnažna rešenja odnosa prema potraživanjima ili obavezama Društva po presudama sudskih organa,
2. Primljene informacije koje ukazuju da je sredstvo umanjeno na dan Bilansa stanja stečajem poslovnog partnera,
3. Određivanje poslije datuma Bilansa stanja troškova kupljene odnosno prihoda od prodane imovine koja je izvršena prije Bilansa stanja.
4. Greške koje su otkrivene kod priznatih iznosa u finansijskim izveštajima.

Društvo ne vrši prilagođavanje finansijskih izveštaja događajima koji su nastali naknadno u vremenu od dana Bilansa stanja pa do usvajanja finansijskih izveštaja i to u slučajevima kada se desi pad tržišne vrijednosti ulaganja.

Izveštavanje po segmentima

Društvo je organizovano u profitne centre, tako da se odmjeravanje prihoda i rashoda može realno definisati. Profitni centri iz prethodnog stava utvrđeni su opštim aktom o organizaciji i sistematizaciji i to kao:

1. PC

Navedene organizacione cjeline Društva obezbjeđuju veći stepen kvalitativnog upravljanja poslovnim sistemom društva kao cjeline uz ostvarivanje maksimalne dobiti.

FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE

Društvo kao izvještajni privredni subjekat sadržajem izvještaja obezbjeđuje prikaz bitnih finansijsko – poslovnih parametara na osnovu kojih korisnici tih izvještaja mogu dobiti potrebne informacije o finansijskoj poziciji, učincima o promjenama finansijske pozicije a posebno finansijske strukture, likvidnosti, solventnosti i sposobnosti prilagođavanja Društva, promjenama i prilagođavanja u uslovima na tržištu i mjerama poslovne politike društva.

Osnovne izvještaje predstavlja:

- Bilans stanja,
- Bilans uspjeha,
- Bilans novčanih tokova,
- Izvještaj o promjenama na kapitalu,
- Napomene uz finansijske izvještaje,
- Izvještaj menadžmenta.

Korisnici navedenih finansijskih izvještaja Društva pored samog Društva mogu biti: investitori, zajmodavci, poslovni partneri, zaposleni i državni organi.

Osnov finansijskog izvještavanja Društva predstavlja Godišnji finansijski izvještaj koji se odnosi na finansijski prikaz vođenja poslova menadžmenta, ostvarene finansijske rezultate Društva za izvještajnu godinu sa prikazom finansijskog stanja i položaja Društva.

Finansijskim izvještajem daju se informacije o finansijskim pozicijama i učincima. Ovaj akt će se sačiniti tako da pruži jasan prikaz finansijske strukture Društva, njegove likvidnosti i solventnosti, mogućnostima prilagođavanja promjena neophodnim za ostvarivanje što povoljnijeg nivoa profitabilnosti.

Elementi finansijskog izvještaja

Finansijska izvještavanja prikazuju finansijske učinke poslovnih transakcija i drugih događaja grupišući ih u šire grupe prema njihovim ekonomskim karakteristikama a koje predstavljaju osnovne elemente finansijskih izvještaja. Elementi iz prethodnog stava koji se odnose na odmjeravanje finansijskih pozicija u bilansu su: imovina, obaveze, kapital.

Elementi koji se odnose na odmjeravanje učinka u Bilansu uspjeha su: prihodi i rashodi.

Elementi koji se odnose na Izvještaj o promjenama finansijske pozicije Društva su:

- Izvještaj o računu dobitka odnosno gubitka i
- Izvještaj o promjenama elemenata Bilansa stanja u vezi sa prethodnim izvještajem.

Elementi finansijskog izvještaja iz prethodnog člana predstavljaju:

1. Imovina kontrolisana od strane Društva kao rezultat prošlih događaja od kojih se očekuju buduće ekonomske koristi
2. Obaveze Društva javljaju se kao posledica prošlih događaja čije se izmirenje očekuje kao odliv resursa Društva
3. Kapital Društva je učešće u imovinu društva nakon odbijanja obaveza istog privrednog subjekta od njegove ukupne imovine
4. Prihodi su povećanja izražena u ekonomskim koristima tokom obračunskog perioda u obliku priliva, povećanja imovine ili smanjenja obaveza što ima za posledicu povećanje kapitala Društva i
5. Rashodi su smanjenja izražena u ekonomskim koristima obračunskog perioda u obliku odliva ili umanjjenja imovine ili povećanja obaveza a što ima za posledicu smanjenje kapitala Društva.

Sastavni djelovi finansijskog izvještaja

Finansijskim izvještajima Društva prikazuje se finansijska struktura, finansijski položaj i transakcije sprovedene od strane istog privrednog subjekta.

U cilju realizacije tog cilja finansijskim izvještajem se daju informacije za:

- Imovinu,
- Obaveze,
- Kapital,
- Prihode i rashode uključujući dobit, odnosno gubitke i
- Gotovinske tokove.

Pored informacija iz predhodnog stava pružaju se i druge informacije date u napomenama uz finansijski izvještaj. Uprava društva je odgovorna za sastavljanje i prezentaciju izvještaja.

Politika upravljanja rizikom

Društvo je izloženo:

1. **kreditnom riziku** - postoji rizik da komitenti Društva svoje obaveze prema Društvu ne izmire u ugovorenim rokovima;
2. **riziku likvidnosti** - Društvo je izloženo dnevnim zahtevima za izmirenje obaveza prema poveriocima, što utiče na raspoloživa novčana sredstva; i
3. **tržišnom riziku** - Društvo je izloženo rizicima po osnovu efekata promena visine tržišnih kamatnih stopa i riziku promena deviznih kurseva.

Ciljeva upravljanja rizikom: Cilj upravljanja rizicima je njihova optimizacija i umanjeње potencijalnih gubitaka po osnovu tih rizika. Konkretni ciljevi upravljanja rizikom likvidnosti su ispunjavanje obaveza Društva, ispunjavanje zahteva regulative i poštovanje interno postavljenih limita.

U cilju boljeg upravljanja likvidnošću, društvo prati kretanja na domaćem i ino tržištu novca, u smislu pravovremenog obezbeđenja likvidnih sredstava za poslovanje.

Načela upravljanja rizicima su:

- izbegavanje rizika,
- smanjivanje rizika i
- zaštita od rizika upotrebom bilansnih i vanbilansnih finansijskih instrumenata.

3. NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE - POJEDINAČNA OBJAVLJIVANJA POZICIJA ISKAZA O FINANSIJSKOJ POZICIJI

3.0. NEMATERIJALNA ULAGANJA

Pozicije 004, 005, 006, 007 Bilansa stanja

Opis	Tekuća	Prethodna
	Iznos (€)	
Koncesije, patent, licence i slična prava		
Nabavna vrijednost	17.006,49	9.445,00
Ispravka vrijednosti	12.289,78	8.256,49
Sadašnja vrijednost	4.716,71	1.188,51
Ukupno:	4.716,71	1.188,51

3.1. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA

Pozicije 009, 010, 012, 013, 014, 015 Bilansa stanja

Opis	Tekuća	Prethodna
	Iznos (€)	
Postrojenja i oprema		
Nabavna vrijednost	512.584,12	348.409,44
Ispravka vrijednosti	172.846,12	121.255,16
Sadašnja vrijednost	339.738,00	227.154,29
Ostala nepomenuta materijalna stalna sredstva		
Nabavna vrijednost	104.940,27	85.038,89
Ispravka vrijednosti	47.678,91	36.784,20
Sadašnja vrijednost	57.261,36	48.254,69
Ukupno:	396.999,36	275.408,98

DINAMIKA PROMJENA NA STALNOJ IMOVINI

NABAVNA VRIJEDNOST

Opis	Iznos (€)	
	Nematerijalna ulaganja	Oprema i postrojenja
Početno stanje	9.445,00	348.409,44
Nove nabavke	7.561,49	124.175,68
Kapitalizacija		39.999,00
Prenos u investicione nekretnine		
Konačno stanje	17.006,49	512.584,12

ISPRAVKA VRIJEDNOSTI

Opis	Iznos (€)	
	Nematerijalna ulaganja	Oprema i postrojenja
Početno stanje	8.256,49	121.255,16
Amortizacija	4.033,29	49.424,63
Kapitalizacija		2.166,33

Prenos u investicione nekretnine		
Konačno stanje	12.289,78	172.846,12

3.2. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA

Pozicija 024 Bilansa stanja

Opis	Tekuća godina	Prethodna godina
Aktivna vremenska razgranicenja	0,00	0,00
Ukupno:	0,00	0,00

3.3. ZALIHE

Prikaz datih avansa

Pozicija 030 Bilansa stanja

Naziv partnera	Tekuća godina	Prethodna godina
Dom zdravlja Tivat	210,00	210,00
IPS-CTC d.o.o.	200,00	0,00
M Montaža d.o.o	1.603,25	0,00
MBS Trade doo	32,00	0,00
MTEL d.o.o-3146812*	21,00	0,00
Sekas doo	2,00	2,00
VG GROUP d.o.o	121,00	121,00
Ukupno:	2.189,25	333,00

3.4. POTRAŽIVANJA

U narednom prikazu data je struktura potraživanja

Pozicije 032, 033, 034, 036, 037, 038 Bilansa stanja

Opis potraživanja	Tekuća godina	Prethodna godina
Kupci u zemlji	96.865,64	91.901,89
Kupci - matična i zavisna pravna lica	90,00	90,00
Kupci - ostala povezana pravna lica	0,00	0,00
Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost	12.375,00	13.814,15
Druga potraživanja	167,10	0,00
Ukupno:	109.497,74	105.806,04

3.5. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI

Pozicija 043 Bilansa stanja

Opis	Tekuća godina	Prethodna godina
Tekuci (poslovni) racuni	3.720,00	1.560,14
Tekuci racuni - NLB	281.843,76	353.062,80
Tekuci racuni - Prva	1.205,20	41.847,33
Izdvojena novcana sredstva i akreditivi	2.300,00	700,00
Blagajna	2.000,00	100,00
Devizni racun	11,00	6,00
Ukupno:	291.079,96	397.276,27

3.6. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

Pozicija 045 Bilansa stanja

Opis	Tekuća	Prethodna
	Iznos (€)	
Aktivna vremenska razgraničenja	5.992,01	6.157,96

3.7. KAPITAL

Pozicije 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115 Bilansa stanja

Opis	Tekuća godina	Prethodna godina
Osnovni i ostali kapital	1,00	1,00
Nerasporedjeni dobitak	696.823,86	722.014,93
Ukupno:	696.824,86	722.015,93

3.8. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE

3.9. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE

Pozicija 125 Bilansa stanja

Opis	Tekuća godina	Prethodna godina
Pasivna vremenska razgraničenja	782,00	342,00
Ukupno:	782,00	342,00

3.10. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE

U narednom prikazu data je struktura kratkoročnih obaveza

Pozicije 132, 133, 134, 135, 136, 138 Bilansa stanja

Opis potraživanja	Tekuća godina	Prethodna godina
Obaveze iz poslovanja	25.031,55	18.743,68
Ukupno:	25.031,55	18.743,68

Društvo poštuje ugovorene rokove za otplatu kredita.

U narednom prikazu data je struktura obaveza po osnovu zarada i naknada zarada
Dio pozicije 139 Bilansa stanja

Opis potraživanja	Tekuća godina	Prethodna godina
Obav.za dopr.na zarade i naknade zar.na ter.zaposlenog	0,00	1.472,93
Obaveze za poreze i doprinose i nak.zar.na teret poslodavca	0,00	83,76
Ukupno:	0,00	1.556,69

U narednom prikazu data je struktura drugih obaveza
Dio pozicije 139 Bilansa stanja

Opis potraživanja	Tekuća godina	Prethodna godina
Ostale obaveze	15.826,80	0,00
Ukupno:	15.826,80	0,00

U narednom prikazu data je struktura obaveza za poreze, doprinose i druge dažbine
Pozicija 141 Bilansa stanja

Opis potraživanja	Tekuća godina	Prethodna godina
Obaveze za poreze iz rezultata	909,32	13.194,42
Ukupno:	909,32	13.194,42

U narednom prikazu data je struktura pasivnih vremenskih razgraničenja
Pozicija 143 Bilansa stanja

Opis potraživanja	Tekuća godina	Prethodna godina
Unaprijed obračunati troškovi	715,84	0,00
Razgranicene obaveze za pdv	278,25	8.503,74
Ukupno:	994,09	8.503,74

4. NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE - POJEDINAČNA OBJAVLJIVANJA POZICIJA ISKAZA O UKUPNOM REZULTATU

4.1. PRIHODI

U narednoj tabeli prikazana je struktura prihoda
Pozicije 201, 202, 203, 205, 206, 207, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 235, 236 Bilansa uspjeha

Opis	Tekuća godina	Prethodna godina
Poslovni prihodi	876.641,77	828.374,90
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	876.641,77	828.374,90
Finansijski prihodi	10,65	21,87
Finansijski prihodi	10,65	21,87
Ostali prihodi	617,45	1.267,78
Ostali prihodi	264,45	118,77
Dobitak poslovanja koje se obustavlja	0,00	6,00
Prihodi od uskladjivanja vrijednosti imovine	353,00	1.143,01
Ukupno:	877.269,87	829.664,55

4.2. POSLOVNI RASHODI

U narednom tabelarnom pregledu prikazana je struktura rashoda. Obzirom da Iskaz o ukupnom rezultatu sadrži sintetički iskazane podatke o rashodima naredni strukturni prikaz rashoda omogućava da se analitički sagledaju rashodi poslovanja nastali u posmatranom periodu.

TROŠKOVI MATERIJALA

Dio pozicije 209 Bilansa uspjeha

Opis	Tekuća godina	Prethodna godina
Troškovi pomocnog materijala	3.549,23	4.170,45
Troškovi materijala za održavanje higijene	230,97	199,88
Troškovi kancelarijskog materijala	5.668,16	6.279,10
Troškovi alata i inventara	8.390,74	6.864,94
Troškovi ostalog materijala	5.876,51	0,00
Troškovi materijala za održavanje osnovnih sredstva	3.430,00	3.330,21
Troškovi elektricne energije	19.176,84	2.465,56
Troškovi vode	306,66	369,20
Troškovi goriva za vozila	8.858,56	7.354,20
Ostali troškovi materijala	1.951,10	2.281,32
Ukupno:	57.438,77	33.314,86

TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI

Pozicije 212, 214, 215, 216 Bilansa uspjeha

Opis	Tekuća godina	Prethodna godina
Troškovi neto zarada	380.555,08	314.608,18
Troškovi poreza na zarade i naknade zarada	24.271,17	17.986,28
Troškovi neto naknada zarada	33.419,25	20.241,00

Troskovi doprinosa na zarade i naknade zarada na teret zaposlenoga	2.225,56	1.939,69
Troskovi doprinosa na zarade i naknade zarada na teret zaposlenoga - PIO	45.917,36	53.648,36
Troskovi doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	10.099,11	8.458,12
Troskovi doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca - PIO	0,00	15.527,90
Troškovi neto naknada po ugovoru o djelu i autorskom honoraru	5.340,00	3.750,00
Troškovi poreza i doprinosa po ugovoru o djelu i autorskom honoraru	93,95	58,07
Troškovi poreza po ugovoru o djelu i autorskom honoraru	722,72	446,66
Troškovi PIO doprinosa po ugovoru o djelu i autorskom honoraru	16,12	57,29
Troškovi neto naknada članovima upravnog odbora	6.861,15	4.966,92
Troškovi poreza i doprinosa članovima upravnog odbora	178,39	0,00
Troškovi poreza članovima upravnog odbora	1.372,23	0,00
Troškovi PIO doprinosa članovima upravnog odbora	914,82	1.081,08
Nakande troškova prevoza na službenom putu	854,67	794,56
Ukupno:	512.841,58	443.564,11

TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA

Pozicija 210a Bilansa uspjeha

Opis	Tekuća godina	Prethodna godina
Troskovi amortizacije osnovnih sredstava obračunati proporcionalnom metodom	65.062,72	22.739,11
Ukupno:	65.062,72	22.739,11

OSTALI POSLOVNI RASHODI

Pozicija 210 Bilansa uspjeha

Opis	Tekuća godina	Prethodna godina
Troskovi usluga prevoza u zemlji	300,00	0,00
Troskovi ptt usluga	9.583,15	8.000,44

Troskovi usluga održavanja osnovnih sredstava u zemlji	12.016,74	13.414,00
Drugi troskovi zakupnina	1.103,52	16.181,21
Troskovi reklame i propagnade u zemlji	50,40	0,00
Troskovi advokatskih usluga	1.647,00	0,00
Troskovi usluga ciscenja i ostale komunalne usluge	9.089,76	9.052,38
Troskovi savjetovanja i drugih intelektualnih usluga pravnih lica	12.750,00	22.068,12
Troskovi intelektualnih usluga fizickih lica	8.981,26	0,00
Troskovi drugih neproizvodnih usluga	109.254,38	34.899,69
Troskovi reprezentacije u zemlji	2.869,49	670,75
Troškovi donacija koji se ne priznaju u poreske svrhe	300,00	0,00
Troškovi donacija koji se priznaju u poreske svrhe	5.249,80	5.994,58
Troskovi premija osiguranja zaposlenih u toku rada	115,78	378,74
Drugi troskovi premija osiguranja	2.270,35	1.611,77
Troskovi platnog prometa u zemlji	3.658,80	2.185,46
Pos provizija	4.755,35	2.916,55
Drugi troškovi poreza i takse	40.229,00	42.821,36
Drugi nematerijalni troskovi	13,00	8,00
Ukupno:	224.237,78	160.203,05

FINANSIJSKI RASHODI

Pozicije 238, 239, 240 Bilansa uspjeha

Opis	Tekuća godina	Prethodna godina
Rashodi zateznih kamata	66,58	40,13
Rashodi kamata po obavezama za poreze, doprinose i druge dazbine	12,90	11,95
Ukupno:	79,48	52,08

OSTALI RASHODI

Pozicije 218, 219, 236 Bilansa uspjeha

Opis	Tekuća godina	Prethodna godina
Penali	0,00	65,00
Naknade šteta drugim licima	639,30	907,50
Troskovi koji nisu dokumentovani	3,25	0,00
Drugi nepomenuti rashodi	0,25	1,03
Obezvrjedjenje potraživanja o domaćih kupaca	0,00	3.006,00
Rashodi, ispravke gresaka iz ranijih godina	808,49	10.897,92

Ukupno:	1.451,29	14.877,45
----------------	-----------------	------------------

Porez na dobit

U skladu sa primjenom Međunarodnih Računovodstvenih Standarda i poreskih propisa vezanih za Zakon o porezu na dobit pravnih lica, Društvo je sačinilo prijavu poreza na dobit u kojoj su iskazani sledeći podaci:

R. br.	Opis	Iznos
38	Oporeziva dobit (1-3+4+5-6+7 do 24-25+28+29+30+31+34-35-36-37) >0	10.103,57
39	Gubitak (2+3-4-5+6-7 do 24+25-28-29-30-31-34+35+36+37)>0	0,00
40	Iznos gubitka u poreskoj prijavi iz prethodnih godina, do visine oporezive dobiti	0,00
41	Ostatak oporezive dobiti (red. br.38-40) >0	10.103,57
41,1	B. Kapitalni dobici i gubici	0,00
42	Ukupni kapitalni dobici tekuće godine	0,00
43	Ukupni kapitalni gubici tekuće godine	0,00
44	Kapitalni dobici (red. br.42-43) >0	0,00
45	Kapitalni gubici (red. br.43-42) >0	0,00
46	Prenijeti kapitalni gubici iz ranijih godina do visine iznosa pod rednim brojem 44	0,00
47	Ostatak kapitalnog dobitka (red. br. 44-46) ≥0	0,00
47,1	C. Poreska osnovica	0,00
48	Poreska osnovica (red. br.41+100% od red.br 47) >0	10.103,57
48,1	Umanjenje poreske osnovice	0,00
49	Ukupno (a+b):	0,00
49a	a) Prihodi po osnovu dividendi i udjela u dobiti rezidentnih pravnih lica	0,00
49b	b) Prihodi po osnovu likvidacionog ostatka	0,00
50	Poreska osnovica - oporeziva dobit (red. br. 48-49)>0	10.103,57
51a	a) 9% za oporezivu dobit do 100.000,00 eur	909,32
51b	b) 12% za oporezivu dobit koja prelazi 100.000,00 eur	0,00

51c	c) 15% za oporezivu dobit koja prelazi 1.500.000,00 eur	0,00
52	Ukupan iznos poreza (51a + 51b + 51c)	909,32
52,1	Umanjenje poreza	0,00
53	Iznos poreza na dobit ostvaren u nedovoljno razvijenim opštinama	0,00
54	Iznos poreza na dobit koju pravno lice reinvestira u svoje naučnoistraživačke ili inovativne projekte, inovativne programe subjekata inovacione infrastrukture, odnosno program rada Fonda za inovacije Crne Gore	0,00
55	Ukupno (a+b+c):	0,00
55a	a) Udjele ili akcije startupova i spinofova	0,00
55b	b) Donacije naučnoistraživačkim ustanovama i subjektima inovacione infrastrukture u projekte i naučnoistraživačku infrastrukturu	0,00
55c	c) Fond za inovacije Crne Gore i/ili druge investicione fondove u Crnoj Gori koji ulažu sredstva u subjekte koji obavljaju inovacionu djelatnost	0,00
56	Ukupno (a+b):	0,00
56a	a) Iznos sredstava koje je pravno lice reinvestiralo u poljoprivredne projekte	0,00
56b	b) Iznos sredstava koje je pravno lice uložilo u druge subjekte poljoprivredne djelatnosti	0,00
57	Utvrđena poreska obaveza (red. br. 52 - 53 - 54 -55 - 56)	909,32
58	Iznos poreza plaćen u drugoj državi	0,00
59	Ukupna poreska obaveza (red. br.57 - 58) >0	909,32

5. OSTALA OBJELODANJIVANJA

5.1. DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA STANJA

U skladu sa upustvom o načinu utvrđivanja stanja: imovine, kapitala i obaveza na dan 31.12.2025. godine, kao i svođenja prihoda, rashoda i rezultata poslovanja izvršeno je otvaranje poslovnih knjiga i drugih poslovnih evidencija u 2026. godini.

5.2. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA

Povezano lice	Konto broj	Konto naziv	Duguje	Potražuje
Opština Tivat- članski doprinosi	4310	Dobavljači-matična i zavisna pravna lica za obrtna sredstva	41.605,33	39.772,00
DOO VODOVOD I KANALIZACIJA TIVAT	20201	Kupci u zemlji - POVLAŠTENE KARTE	720,00	720,00
DOO VODOVOD I KANALIZACIJA TIVAT	4320	Dobavljači-ostala povezana pravna lica za obrtna sredstva	181,05	178,13
Komunalno doo Tivat	20201	Kupci u zemlji - POVLAŠTENE KARTE	600,00	690,00
Komunalno doo Tivat	4320	Dobavljači-ostala povezana pravna lica za obrtna sredstva	10.469,46	9.632,74
AUTOBUSKA STANICA TIVAT DOO	4320	Dobavljači-ostala povezana pravna lica za obrtna sredstva	2.526,50	2.526,50
AUTOBUSKA STANICA TIVAT DOO	2010	Kupci-ostala povezana pravna lica za obrtna sredstva	11.347,76	11.347,76
Erić Miljan	20201	Kupci u zemlji - POVLAŠTENE KARTE	200,00	230,00
Nikolić Damir	20201	Kupci u zemlji - POVLAŠTENE KARTE	185,00	180,00
Ukupno:			67.835,10	65.277,13

U Tivat

Dana: 30.03.2026.

Novosel



Snežana Vukosavić

Ovo pismo s izjavom se daje u vezi s vašom revizijom finansijskih izvještaja Društva PARKING SERVIS TIVAT d.o.o. Tivat za godinu završenu 31. decembra 2025. za svrhu izražavanja mišljenja o tome da li finansijski izvještaji prezentiraju fer prikaz, u svim značajnim odrednicama, (ili pružaju istinit i fer prikaz) u skladu sa računovodstvenim propisima Crne Gore, zasnovanim na Zakonu o računovodstvu i računovodstvenim politikama objelodanjenim u Napomenama uz finansijske iskaze.

Mi potvrđujemo da su (prema našim najboljim saznanjima i u dobroj vjeri, nakon što smo postavili pitanja koja smo smatrali nužnim da bismo se primjereno informisali):

Finansijski izoještaji bazirani na sljedećim građivnim elementima:

Ispunili smo naše odgovornosti, navedene u uslovima revizorskog angažmana datiranog 20. decembra 2025, za sastavljanje finansijskih izvještaja u skladu sa računovodstvenim propisima Crne Gore, zasnovanim na Zakonu o računovodstvu i računovodstvenim politikama objelodanjenim u Napomenama uz finansijske iskaze.

- te su posebno, finansijski izvještaji fer prezentirani (odnosno pružaju istinit i fer prikaz) u skladu s njima.
- Značajne pretpostavke koje smo koristili u stvaranju računovodstvenih procjena, uključujući one mjerene po fer vrijednosti, su razumne. (MRevS 540, revidiran, *Revizija računovodstvenih procjena i povezanih objelodanjivanja*, IAASB, Oct 3, 2018, koji se primjenjuje na revizije finansijskih iskaza nakon 15. decembra 2019).
- Odnosi i transakcije s povezanim stranama odgovarajuće su iskazane i objavljene u skladu sa zahtjevima Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja koji se odnosi na *Reviziju finansijskog izvještavanja transakcija sa povezanim stranama* (MRevS 550, 15. decembar, 2004), a sve u skladu sa kontekstom „*Predgovora Međunarodnim standardima kontrole kvaliteta, revizije, pregleda, drugih usluga uvjeravanja i povezanih usluga.*“

NAŠE PISANE IZJAVE SE ODNOSI NA:

- Sve događaje nakon datuma finansijskih izvještaja i za koje Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja zahtijevaju prepravljane ili objavljivanje bili su prepravljani ili objavljeni. (MRevS 560, *Naredni događaji – Događaji poslije datuma bilansa*, 15. decembar 2009).
- Efekte neispravljenih grešaka koji su beznačajni, pojedinačno i u zbiru, za finansijske izvještaje kao cjelinu. Pošto nije bilo neispravljenih pogrešaka nije priložen njihov popis uz pismo s izjavom. (MRevS 450, *Evaluacija-ocjenjivanje pogrešno iskazanih salda ustanovljenih tokom revizije*, 15. decembar 2009).
- Nije bilo drugih pitanja koje je revizor mogao smatrati primjerenim. (Tačka A12 ovog MRevS-a.).

Pružene informacije

- Mi smo vam osigurali:
 - o pristup svim informacijama za koje smo svjesni da su relevantne za sastavljanje finansijskih izvještaja kao što su evidencije, dokumentacija i ostali materijali;
 - o dodatne informacije koje ste od nas zahtijevali za svrhe revizije; i
-

PARKING SERVIS TIVAT D.O.O. TIVAT

- o neograničeni pristup osobama unutar subjekta za koji ste odredili da su vam nužne za pribavljanje revizijskih dokaza.
- Sve transakcije bile su evidentirane u računovodstvenim evidencijama i odrazile su se u finansijskim izvještajima.
- Dali smo vam rezultate naše procjene rizika da finansijski izvještaji mogu biti značajno pogrešno prikazani zbog prijevare. (MRevS 240, *Revizorova odgovornost da u reviziji finansijskih izvještaja razmotri prijevare i pogreške*, 15. decembar 2009).
- Dali smo vam sve informacije u vezi s prijevarom/a ili sumnjom/a da ona postoji za koju imamo saznanja i koja ima efekta na subjekt i uključuje:
 - o menadžment;
 - o zaposlene koji imaju značajne uloge u internim kontrolama; ili
 - o ostale gdje prijevara može imati značajan efekat na finansijske izvještaje. (MRevS 240)
- Dali smo vam sve informacije u vezi s navodnom prijevarom ili sumnjom o navodnoj prijevari koja utiče na finansijske izvještaje koje su saopštili zaposleni, bivši zaposleni, analitičari, regulatori ili ostali. (MRevS 240, *Revizorove odgovornosti u vezi sa pronevjerama u reviziji finansijskih iskaza*, 15. decembar 2009).
- Otkrili smo vam sve poznate slučajeve neusklađenosti sa zakonima i regulativama, ili sumnjama da postoje, kojima se učinak treba sagledavati kada se sastavljaju finansijski izvještaji. (MRevS 250, *Razmatranja zakona i propisa u reviziji finansijskih iskaza*, 15. decembar 2017), čega takođe nije bilo.
- Otkrili smo vam identitet povezanih strana sa subjektom i sve odnose i transakcije koje su nam poznate. (MRevS 550).



Odgovorno lice

PARKING SERVIS TIVAT d.o.o. Tivat

04.05.2026.